

CRNA GORA SRPSKA CRNA GORE	
PRIMLJENO:	30. III 2015. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	12-3/15-3
VEZA:	
EPA:	776 XXV
SKRACENICA:	PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-449
Podgorica, 20. mart 2015. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 12. marta 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI BILJA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su, dr Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i Zorka Prijević, v.d direktorice Fitosanitarne uprave.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI BILJA

Član 1

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", broj 28/11) u članu 3 stav 1 tačka 1 podtačka c briše se.

Tačka 2 mijenja se i glasi:

"2) **biljni proizvodi** su proizvodi biljnog porijekla, neprerađeni ili jednostavno prerađeni, koji ne spadaju u bilje, drvo koje je u potpunosti ili djelimično zadržalo svoju prirodnu oblupovršinu, sa korom ili bez nje, kao i drvo u obliku strugotine, iverja, piljevine i drugog drvnogotpada, kao i drvo u obliku paleta, i drugi drveni materijal za pakovanje koji se koristi u prevozu roba, ako predstavlja rizik za zdravlje bilja, u skladu sa Listom V.;"

U tački 3 poslije riječi "dokument" dodaju se riječi: "odnosno isprava, službena etiketa ili druga oznaka".

Tačka 18 mijenja se i glasi:

"18) **tranzit** je svako premještanje robe pod carinskim nadzorom sa jednog mjesta na drugo preko carinskog područja Crne Gore u skladu sa zakonom kojim se uređuju carine;"

Poslije tačke 20 dodaje se nova tačka koja glasi:

"20a) **posebni nadzor** je službena kontrola koja se sprovodi u odgovarajućem vremenskom periodu, radi otkrivanja pojave štetnih organizama ili utvrđivanja specifičnosti njihove populacije ili granica područja (zaraženog, napadnutog i slobodnog od štetnih organizama);"

Tačka 24 mijenja se i glasi:

"24) **unošenje pošiljke bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom** je unošenje ili isporukapošiljke u carinsko područje Crne Gore, koje ne predstavlja tranzit preko teritorije Crne Gore;"

Tačka 26 mijenja se i glasi:

"26) **mjesto unošenja (point of entry)** je mjesto preko kojeg se pošiljka bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom prvi put unosi na carinsko područje Crne Gore i gdje je uspostavljena carinska služba (customs office of point of entry) i fitosanitarni nadzor (official body of point of entry) na aerodromu, luci, željeznici, drumskom graničnom prelazu i pošti;"

Poslije tačke 29 dodaje se pet novih tačaka koje glase:

"30) **zadržavanje (interception)** je fitosanitarna mjera koja se preduzima ili će se preduzeti nad pošiljkom ili dijelom pošiljke bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom ili nad štetnim organizmima koji se unose na carinsko područje Crne Gore, u slučaju danijesu ispunjeni fitosanitarni zahtjevi;

31) **notifikacija o zadržavanju (notification of interception)** je obavještenje o zadržavanju pošiljke bilja ili štetnog organizma;

32) **karantinje** izolovani prostor za bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom, radi sprječavanja širenja štetnih organizama;

33) **IPPC (International Plant Protection Convention)** je međunarodna konvencija za zaštitu bilja;

34) **EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization)** je evropska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja."

Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„Podaci iz Registra su javni i objavljuju se na internet stranici organa uprave.“

Član 9

U članu 24 tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) da sprovode naložene fitosanitarne mjere, saraduju sa organom uprave i nadležnim inspektorom u sprovođenju zdravstvene zaštite bilja.“

Član 10

U članu 25 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Mali proizvođači i prerađivači iz stava 1 ovog člana, upisuju se u evidenciju organa uprave.“
Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 11

U članu 26 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Uvoznici, prevoznici ili druga lica koja unose pošiljke bilja u Crnu Goru dužni su da obezbijede unošenje bilja u prevoznim sredstvima koja imaju komore sa odgovarajućim temperaturnim režimom, radi obezbjeđivanja optimalnih uslova za očuvanje bilja.“

Dosadašnji st. 2, 3, 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4, 5, 6 i 7.

Član 12

U članu 35 stav 4 poslije riječi „odredištu“ dodaju se riječi: „kada to mjesto nije mjesto unošenja“

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Minimalne uslove za obavljanje provjere identiteta i zdravstvenog stanja kada se ta provjera obavlja na mjestu koje nije mjesto unošenja i slučajeve iz stava 4 ovog člana, posebne garancije i isprave u vezi transporta pošiljke bilja do odredišta, odnosno krajnjeg odredišta, kao i minimalne uslove za obavljanje provjere identiteta i zdravstvenog stanja pošiljke na krajnjem odredištu utvrđuje Ministarstvo.“

Član 13

U članu 36 stav 1 riječi: „oznaku iz koje“, zamjenjuju se riječima: „izdaje dokument okretanju pošiljke iz kojeg“.

U stavu 2 poslije riječi „postupkom;“ dodaju se riječi: „uništavanje pošiljke;“.

U stavu 3 riječi: „neku od mjera iz stava 2 ovog člana“ zamjenjuju se riječima: „zabranu unošenja ili uništavanje pošiljke bilja“.

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Bliže uslove pod kojima se primjenjuju mjere iz stava 2 ovog člana, način izdavanja dokumenta o kretanju pošiljke i oznake iz st. 1 i 3 ovog člana, način notifikacije ozadržavanju pošiljke bilja i rok za notifikaciju, organi i organizacije koje se obavještavaju utvrđuju se propisom Ministarstva.“

Član 14

U članu 49 stav 3 riječi: „Vlada Crne Gore“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvo“.

Član 15

U članu 50 stav 2 riječi: „Vlada Crne Gore“ zamjenjuju se riječima: „Ministarstvo uzprethodno pribavljeno mišljenje organa nadležnog za zaštitu životne sredine“.

Član 16

U članu 51 u tački 17 poslije riječi „bilja“ dodaju se riječi: „u skladu sa zakonom kojim su uređena sredstva za zaštitu bilja“.

Član 17

U članu 52 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 2 ovog člana javne poslove iz člana 51 tačka 16 ovog zakona, u slučaju naređenih mjera mogu nad sopstvenim biljem pod nadzorom fitosanitarnog inspektora da vrše:

- lica upisana u Registar;

- javne komunalne službe registrovane u skladu sa zakonom kojim su uređena sredstva za zaštitu bilja;
 - fizička lica kao držaoci bilja.“
- U stavu 5 riječi: “iz stava 4” zamjenjuju se riječima: “iz stava 5”.
- Dosadašnji st. 3, 4, 5, 6, 7 i 8 postaju st. 4, 5, 6, 7, 8 i 9.

Član 18

U članu 55 stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

“5) karantinski nadzor kod držaoca bilja;”.

Poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

“6) za stručno osposobljavanje iz člana 23 stav 2 ovog zakona.”

U stavu 2 riječi: “iz stava 1 tač. 2, 3 i 4” zamjenjuju se riječima: “iz stava 1 tač. 2, 3, 4 i 6”

Član 19

Poslije člana 58 dodaje se novo poglavlje i novi član koji glase:

“IXa. VRŠENJE SLUŽBENIH KONTROLA

Član 58a

Službene kontrole vrše se: pregledom, monitoringom, provjerom, revizijom i uzorkovanjem radi laboratorijskih ispitivanja i inspekcijskim nadzorom.

Službene kontrole nad sprovođenjem ovog zakona koje se odnose na monitoring, provjeru ispunjavanja uslova propisanih ovim zakonom, reviziju i po potrebi uzorkovanje radi laboratorijskog ispitivanja vrši organ uprave.

Službene kontrole u pogledu inspekcijskog nadzora vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora.

Službene kontrole iz st. 1, 2 i 3 ovog člana u skladu sa ovim zakonom vrše se na osnovu višegodišnjih i godišnjih planova kontrole.”

Član 20

Član 59 mijenja se i glasi:

“Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora preko fitosanitarnog inspektora, u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, inspekcijski nadzor koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i reprodukcioni materijal, osim šumskog bilja i šumskog reprodukcionog materijala koji se uvozi, izvozi ili je u tranzitu, vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora, preko šumarskih inspektora u skladu sa zakonom.

Fitosanitarni inspektor je lice koje ima sedmi nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo 1 (240 kredita CSPK-a) iz oblasti poljoprivrede, usmjerenja: zaštite bilja, ratarski, povrtarski, opšti ili drugi smjer biljne proizvodnje koji pored opštih i posebnih uslova propisanih zakonom o državnim službenicima i namještenicima, ima pravo i obavezu stručnog usavršavanja u cilju otkrivanja i prepoznavanja štetnih organizama, preduzimanja fitosanitarnih mjera i druge poslove u skladu sa zakonom.

Stručno usavršavanje iz stava 3 ovog člana podrazumijeva učesće na kursovima, seminarima, simpozijumima, kao i obavezu kontinuiranog usvajanja savremenih znanja.

Radi obavljanja poslova službenih kontrola formiraju se područne jedinice fitosanitarne inspekcije i granična fitosanitarna inspekcija.”

Član 21

Član 62 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 700 eura do 25 000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) prvopojavu ili otkrivanje novih štetnih organizama, radi obezbjeđivanja informacija na međunarodnom i nacionalnom nivou prvo ne prijavi organu uprave (član 13 stav 3);
- 2) unosi i širi na teritoriji Crne Gore štetne organizame sa Liste IA i širi ih biljem, biljnim proizvodima i objektima pod nadzorom (član 16 stav 1);

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore prema kojem se, zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona proistekli su iz potrebe preciziranja pojedinih odredbi koje se odnose uglavnom na usklađivanje definicija, određenih pojmova i postupaka kao i potrebe stvaranja pravnog osnova koji je nedostajao za prenošenje pojedinih djelova EU legislativne iz oblasti zdravstvene zaštite bilja.

Usaglašavanje je vršeno sa Direktivom Savjeta 2000/29 od 8. maja 2000. godine, o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Evropsku zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja u Evropskoj zajednici/*Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community.*

U cilju stvaranja osnove za donošenje podzakonskog akta izvršena je dopuna za preuzimanje: Direktive 92/90/EEC od 3. novembra 1992 godine o obavezama proizvođača i uvoznika bilja, biljnih proizvoda i drugih objekata i kojom se utvrđuju detalji za njihovu registraciju/*Commission Directive 92/90/EEC of 3. November 1992 establishing obligations to which producers and importers of plants, plant products or other objects are subject and establishing details for their registration*; Direktive 98/22/EC od 15. aprila 1998 godine kojom se utvrđuju minimalni uslovi u Zajednici za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom koji se unose iz trećih zemalja na mjestima pregleda koja nijesu mjesta odredišta/*Commission Directive 98/22/EC of 15 April 1998 laying down the minimum conditions for carrying out plant health checks in the Community, at inspection posts other than those at the place of destination, of plants, plant products or other objects coming from third countries*; Direktive 94/3/EC od 21. januara 1994 koja utvrđuje proceduru za notifikaciju zadržavanja pošiljke ili štetnog organizma iz trećih zemalja koji predstavljaju neposrednu fitosanitarnu opasnost/*Commission Directive 94/3/EC of 21 January 1994 establishing a procedure for the notification of interception of a consignment or a harmful organism from third countries and presenting an imminent phytosanitary danger* i Uredbom Evropskog Parlamenta i Savjeta od 29. aprila 2004. godine o službenim kontrolama kojima se osigurava potvrđivanje usklađenosti sa pravilima za hranu za životinje i bezbjednost hrane, zdravlje životinja i pravilima za dobrobit životinja/*Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules.*

Izmjene navedenih i drugih predloženih odredaba su rezultat postupka dodatnog usaglašavanja i sa Zakonom o ratifikaciji Međunarodne konvencije o zaštiti bilja i potrebe učlanjenja Crne Gore u evropsku mediteransku organizaciju za zaštitu bilja - EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization).

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Harmonizacijom legislative vezane za zdravstvenu zaštitu bilja sa Zakonom o ratifikaciji Međunarodne konvencije o zaštiti bilja i zakonodavstvom EU, predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja, obezbijediće se dosljedniji primjena međunarodnih standarda i standarda EU u ovoj oblasti. Predloženim zakonom preciznije se uređuje oblast zdravstvene zaštite bilja.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Predloženi izmjene ovog zakona ijesu se u principu mijenjale institucionalno rješenja iz osnovnog teksta zakona. Predložene izmjene i dopune su tehnička i terminološka usklađivanja, u smislu preciziranja pojedinih odredbi u pogledu pojmova, sprovođenja postupaka u oblasti zdravstvene zaštite bilja i ovlaštenja fitosanitarnih inspektora. Dodatno, na tekst predloga dobijeno je pozitivno mišljenje Evropske komisije, a sve u cilju ispunjenja zahtjeva za otvaranje pregovora u ovom poglavlju za mjerilo 1, koje se odnosi na usaglašen pravni okvir za Poglavlje 12 – bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Svi komentari Evropske komisije su ugrađeni u Predlog teksta zakona.

Odredbe člana 1 predloženih izmjena i dopuna imaju za cilj usaglašavanje definicija u skladu sa komentarima Evropske komisije.

Članom 2 dodaje se novi član koji propisuje pravila i daje osnovu za donošenje kriznih planova.

Članom 3 izvršene su izmjene i dopune odredbi o pružanju informacija.

Čl. 4 i 5 izvršena je dopuna postojećih članova u skladu sa komentarima Evropske komisije i kojom je ugrađena pravna osnova za derogacije.

Čl. 6, 7, 8, 9 i 10 izvršena su tehnička i terminološka usklađivanja sa propisima koji su donijeti nakon stupanja na snagu zakona, kao i u cilju dodatnog usaglašavanja.

Čl. 11, 12 i 13 pored tehničkih i terminoloških usklađivanja izvršena je dopuna dijela legislativne u cilju stvaranja osnove za donošenje podzakonskih akata.

Čl. 14 i 15 izvršena je promjena donosioca propisa.

Članom 16 izvršeno je upućivanje na poseban propis.

Članom 17 propisan je izuzetak da određena lica mogu sprovođiti naredene fitosanitarne mjere nad sopstvenim biljem.

U članu 18 pored tehničkih i terminoloških usklađivanja izvršena je dopuna koja se odnosi na karantinski nadzor i obavezu stručnog usavršavanja.

Članom 19 dodaje se novi član kojim se uvodi pojam službenih kontrola u skladu sa zahtjevima EU legislativne i komentarima Evropske komisije.

Članom 20 dodatno se pojašnjava način vršenja službene kontrole, vršioci, njihova stručna sprema i obaveza usavršavanja u skladu sa zahtjevima EU legislativne.

Čl. 21, 22 i 23 izvršene su izmjene radi usaglašavanja kaznenih sa materijalnim odredbama.

Članom 24 izvršeno je brisanje člana 64a, u cilju usklađivanja sa promjenama sa zakonima koji su donešeni nakon usvajanja Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja.

Članom 25 dodaju se tri nova stava koja su prelazne odredbe u skladu sa komentarima Evropske komisije.

Članom 26 dodaje se novi član koji propisuje donošenje podzakonskih akata na osnovu ovog zakona.

Članom 27 propisuje se dan stupanja na snagu ovog zakona.

IV. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore.

ODREDBE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI BILJA KOJE SE MIJENJAJU

Član 3

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) bilje je živo bilje i njegovi djelovi, uključujući i sjeme:

a) živi djelovi bilja su:

- plodovi u botaničkom smislu, osim duboko zamrznutih;
- povrće, osim duboko zamrznutog;
- krtole, lukovice, gomolji, rizomi i drugi podzemni reproduktivni organi;
- rezano cvijeće;
- grane sa lišćem i iglicama;
- rezana stabla sa lišćem;
- listovi, lišće;
- kulture biljnih tkiva;
- živi polen;
- pupoljci, reznice i plemke;
- i svi ostali djelovi bilja u skladu sa zakonom;

b) sjeme, u botaničkom smislu, je sjeme namijenjeno sjetvi;

c) jestive gljive;

2) biljni proizvodi su proizvodi biljnog porijekla, neprerađeni ili jednostavno prerađeni, koji ne spadaju u bilje;

3) biljni pasoš je dokument kojim se potvrđuje da bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom, koji se premještaju na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu: Crna Gora), ispunjavaju fitosanitarne uslove utvrđene ovim zakonom i propisima donešenim na osnovu ovog zakona;

4) bilje namijenjeno sadnji je:

- bilje koje je posađeno, s namjerom da ostane posađeno ili da bude presađeno nakon unošenja,
- bilje koje nije posađeno u trenutku unošenja, ali je namijenjeno sadnji nakon unošenja;

5) biološka zaštita bilja je suzbijanje štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu primjenom živih prirodnih neprijatelja, antagonista ili konkurenata, njihovih produkata, kao i drugih organizama koji se mogu sami umnožavati;

6) držaoc bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom (u daljem tekstu: držaoc bilja) je fizičko ili pravno lice koje ih posjeduje ili se bavi proizvodnjom, preradom, obradom, skladištenjem, prodajom, distribucijom ili ih na drugi način koristi;

7) fitosanitarni sertifikat (u daljem tekstu: fitosertifikat) je uvjerenje o zdravstvenom stanju pošiljke bilja kojeg izdaje nadležni organ zemlje porijekla i prati pošiljku pri uvozu, izvozu ili tranzitu;

8) fitosertifikat za reeksport je uvjerenje o zdravstvenom stanju pošiljke bilja koje prati pošiljku bilja pri reeksportu, izdato od nadležnog organa zemlje izvoznice;

9) fitosanitarna mjera ili izjava je svaka mjera koja se sprovodi u cilju zdravstvene zaštite bilja od rizika prilikom unošenja, odnosno širenja štetnih organizama, kao i u cilju sprječavanja nastanka ili smanjivanja štete koju nanosi štetni organizam, preduzeta ili izrečena od organa uprave nadležnog za poslove zdravstvene zaštite bilja (u daljem tekstu: organ uprave), odnosno lica koja ovlasti organ uprave u vezi sa izdavanjem fitosertifikata ili fitosertifikata za reeksport;

10) fitosanitarni pregled je provjera isprava, identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, s namjerom da se utvrdi je li prisutan štetni organizam;

11) izvoz je iznošenje ili isporuka pošiljke bilja sa teritorije Crne Gore u drugu državu;

12) mjesto proizvodnje je zemljište ili grupa zemljišta koja su pojedinačna proizvodna jedinica sa svim pripadajućim objektima, mašinama i opremom;

13) objekti pod nadzorom su zemljišta, skladišta, objekti za preradu, ambalaža, transportna sredstva, kontejneri, zemlja ili bilo koja druga podloga u ili na kojima se biljke gaje ili drugi organizmi,

predmeti ili materijali koji mogu da sadrže ili prenose štetne organizme zbog kojih treba sprovesti fitosanitarne mjere;

14) premještanje je svako prenošenje ili prevoženje bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom van mjesta proizvodnje na teritoriji Crne Gore;

15) procjena rizika od štetnih organizama je biološka, naučna i ekonomska ocjena dokaza da li neki štetni organizam treba staviti pod obaveznu kontrolu, kao i o obimu fitosanitarnih mjera koje će se preduzeti;

16) pošiljka je određena količina bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom koja se transportuje i koju prati fitosertifikat, druga isprava ili oznaka i može se sastojati od jedne ili više partija (lotova);

17) praćenje zdravstvenog stanja (monitoring) je proces trajne provjere fitosanitarnog stanja;

18) pošiljka bilja u tranzitu je pošiljka koja prolazi kroz Crnu Goru, a ne uvozi se u Crnu Goru i koja je predmet primjene zvanične procedure kojom se dokazuje da je ona izolovana, da nije podijeljena, pomiješana ili kombinovana sa drugim pošiljkama, niti prepakovana;

19) pošiljka bilja za reeksport je pošiljka bilja koja je uvezena u Crnu Goru, a potom izvezena bez izlaganja ili kontaminacije štetnim organizmima, koja se može skladištiti, dijeliti, kombinovati sa drugim pošiljkama ili prepakovati;

20) stalni nadzor je postupak prikupljanja i bilježenja podataka o prisustvu ili odsustvu štetnih organizama, na osnovu fitosanitarnog pregleda, praćenja zdravstvenog stanja, sistematskog istraživanja iz raspoloživih izvora;

21) sadnja ili sjetva je svaki postupak smještanja bilja sa namjerom da se osigura njegov kasniji rast, razmnožavanje i umnožavanje;

22) štetni organizam je vrsta, soj ili biotip biljaka, životinja i drugih patogenih organizama koji su štetni za bilje i biljne proizvode;

23) unošenje štetnih organizama je ulazak štetnog organizma u neko područje u kojem do tada nije bio prisutan ili je prisutan, ali nije široko rasprostranjen i u kojem se nalazi pod kontrolom;

24) uvoz je unošenje ili isporuka pošiljke bilja iz druge zemlje na teritoriju Crne Gore;

25) zemlja porijekla je:

- za bilje - zemlja u kojoj je bilje uzgajano;

- za biljne proizvode - zemlja u kojoj je uzgajano bilje od kojeg su proizvedeni biljni proizvodi.

26) mjesto unošenja (point of entry) pošiljke bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom je granični prelaz na kojem je uspostavljen carinski nadzor (customs office of point of entry) i fitosanitarni inspeksijski nadzor (official body of point of entry) i to: aerodrom, luka, željeznički i drumski granični prelaz i pošta;

27) nadležni organ na krajnjem odredištu (official body of destination) je organ uprave gdje je i odredišni carinski organ;

28) odredišni carinski organ (customs office of destination) je organ uprave koji obavlja poslove utvrđene carinskim i drugim propisima na mjestu odredišta pošiljke bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom;

29) carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba (customs-approved treatment or use) je postupanje ili upotreba pošiljke u skladu sa carinskim zakonom.

Član 13

Organ uprave vodi evidenciju i čuva podatke i nalaze o pojavama štetnih organizama, o stalnom nadzoru nad štetnim organizmima, radi pružanja informacija na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Sadržaj, oblik i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Zabranjeno je neovlašćeno davati ili objavljivati podatke o prvoj pojavi štetnih organizama u Crnoj Gori sa Liste I.A i II.A bez odobrenja organa uprave.

Način davanja i objavljivanja podataka iz stava 3 ovog člana bliže utvrđuje Ministarstvo.

Član 17

Zabranjeno je unošenje na teritoriju Crne Gore bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom sa Liste III.A, ako potiču iz zemalja navedenih u toj listi.

Zabranjeno je unošenje bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom sa Liste III.B u određena zaštićena područja iz te liste.

Izuzetno od st.1 i 2 ovog člana, pod uslovom da ne postoji rizik od širenja štetnih organizama, organ uprave može dozvoliti unošenje bilja i biljnih proizvoda sa Liste III.A, odnosno bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom sa Liste III.B, ako su uzgajani, proizvedeni ili su se koristili u pograničnom području susjedne zemlje radi upotrebe na obližnjim lokacijama u graničnom području Crne Gore.

U rješenju kojim se dozvoljava unošenje bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom iz stava 3 ovog člana obavezno se navodi naziv lokacije i ime korisnika.

Bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom iz stava 3 ovog člana mora pratiti pisani dokaz o mjestu njihovog porijekla.

Bliže uslove za unošenje bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom iz stava 3 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Član 18

Zabranjeno je unošenje i premještanje bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom sa Liste IV.A, ako ne ispunjavaju propisane fitosanitarne uslove iz te liste.

Zabranjeno je unošenje bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom u određena zaštićena područja sa Liste IV.B i premještanje unutar tih područja, ako ne zadovoljavaju propisane fitosanitarne uslove iz te liste.

Izuzetno od st.1 i 2 ovog člana, pod uslovom da ne postoji rizik od širenja štetnih organizama, organ uprave može dozvoliti unošenje bilja i biljnih proizvoda sa Liste IV.A i Liste IV.B i kad ne zadovoljavaju posebne fitosanitarne uslove, ako su uzgajani, proizvedeni ili su se koristili u pograničnom području susjedne zemlje radi upotrebe na obližnjim lokacijama u graničnom području Crne Gore.

U rješenju kojim se dozvoljava unošenje bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom iz stava 3 ovog člana obavezno se navodi naziv lokacije i ime korisnika.

Bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom iz stava 3 ovog člana mora pratiti pisani dokaz o mjestu njihovog porijekla.

Zabrana iz st. 1 i 2 ovog člana ne odnosi se na male količine bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, uključujući prehrambene proizvode i hranu za stoku, ako ih vlasnik ili primalac namjerava koristiti za neindustrijske i nekomercijalne svrhe ili se koriste tokom putovanja, uz uslov da nema rizika za širenje štetnih organizama.

Bliže uslove za unošenje bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom iz stava 3 ovog člana, kao i male količine za pojedine vrste bilja i biljnih proizvoda utvrđuje Ministarstvo.

Član 21

Proizvodnjom, preradom, uvozom, skladištenjem i distribucijom bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom sa Liste V.A i V.B mogu se baviti privredna društva, odnosno druga pravna lica i preduzetnici koji su registarovani za obavljanje tih djelatnosti i koji su upisani u Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom (u daljem tekstu: Registar).

Član 22

Upis lica u Registar iz člana 21 ovog zakona obavezan je za:

- 1) proizvođače, prerađivače, distributere i skladištare bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom sa Liste V.A;
- 2) uvoznike bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom sa Liste V.B;
- 3) proizvođače određenih vrsta bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom koji nijesu sa Liste V.A i vlasnike sabirnih skladišta i distributivnih centara u proizvodnom području.

Član 23

Lica iz člana 22 ovog zakona moraju imati odgovorno lice za zdravstvenu zaštitu bilja koje je stručno osposobljeno.

Stručno osposobljavanje odgovornog lica sprovodi organ uprave na osnovu programa o stručnom osposobljavanju odgovornog lica.

Program i način stručnog osposobljavanja utvrđuje se propisom Ministarstva.

Registar vodi organ uprave.

Lica iz člana 22 ovog zakona koja prestanu da ispunjavaju uslove za upis u Registar utvrđene ovim zakonom brišu se iz Registra.

Bliže uslove za upis u Registar, sadržaj i način vođenja Registra, oblik, sadržaj i način podnošenja zahtjeva za upis u Registar i vrste bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom iz člana 22 tačka 3 ovog zakona utvrđuje Ministarstvo.

Član 24

Lica iz člana 22 ovog zakona dužna su, naročito da:

- 1) vode detaljnu evidenciju o proizvodnji, preradi i prometu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, koje kupuju za skladištenje, sadnju na imanju, preradu ili premještanje na drugo mjesto;
- 2) vode i redovno dopunjavaju plan mjesta gdje se bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom gaje, prerađuju, skladište, čuvaju i upotrebljavaju;
- 3) obavljaju redovne vizuelne zdravstvene preglede na propisan način;
- 4) odmah obavijeste organ uprave, odnosno nadležnog inspektora o svim neuobičajenim pojavama i povećanom obimu štetnih organizama, simptomima ili drugim promjenama na bilju, kao i o proizvodnji i pojavi zabranjenih biljnih vrsta;
- 5) prijave organu uprave sve promjene podataka koji se vode u Registru;
- 6) svake godine prijave organu uprave, odnosno nadležnom inspektorom obim i mjesto proizvodnje, odnosno prerade bilja i biljnih proizvoda;
- 7) saraduju sa organom uprave i nadležnim inspektorom u sprovođenju zdravstvene zaštite bilja;
- 8) čuvaju dokumentaciju najmanje godinu dana.

Način vođenja evidencije, vršenja zdravstvenog pregleda, rokove za dostavu promjene podataka koji se vode u Registru i prijavu mjesta i obima proizvodnje, odnosno prerade bilja i biljnih proizvoda iz stava 1 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Član 25

Izuzetno od člana 22 ovog zakona, upis u Registar nije obavezan za male proizvođače i prerađivače koji se ne bave profesionalno proizvodnjom i preradom bilja, ako je njihova ukupna proizvodnja bilja, biljnih proizvoda i drugih objekata pod nadzorom namijenjena za lične potrebe i krajnim korisnicima na lokalnom tržištu i ako pri tom ne postoji rizik od širenja štetnih organizama. Bliže uslove i kriterijume za određivanje malih proizvođača ili prerađivača i lokalnog tržišta utvrđuje Ministarstvo.

Član 26

Ministarstvo može propisati izdavanje dozvole za uvoz i tranzit pošiljke bilja sa fitosanitarnim uslovima koju izdaje organ uprave, koja može biti nosilac ili prenosilac biljnih štetočina i bolesti koje mogu da ugroze zdravlje bilja, na osnovu međunarodnih preporuka i uputstava, dostupnih naučnih dokaza i procjene rizika po zdravlje bilja, u skladu sa uslovima za obavljanje spoljnotrgovinskog prometa.

Pošiljka bilja može se uvoziti samo preko određenih graničnih prelaza na kojim je uspostavljen carinski i fitosanitarni inspekcijски nadzor.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, pošiljka koja nije bilje, a čije je pakovanje sačinjeno od drvenog materijala za pakovanje može se uvoziti i preko graničnih prelaza na kojima je uspostavljen samo carinski nadzor.

Granični prelazi iz stava 2 ovog člana moraju da ispunjavaju propisane tehničke uslove za obavljanje fitosanitarnog pregleda pošiljke bilja.

Po žalbi na rješenje o izdavanju dozvole iz stava 1 ovog člana, kao i na druge pojedinačne upravne akte koje u skladu sa ovim zakonom donosi organ uprave odlučuje Ministarstvo.

Način i uslove za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, listu graničnih prelaza iz stava 2 ovog člana i tehničke uslove iz stava 4 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Član 35

Provjeru isprava, kao i pregled iz člana 27 ovog zakona i provjere kojima se utvrđuje nalazi li se u pošiljkama bilje ili biljni proizvodi sa Liste III.A i III.B čije je unošenje zabranjeno obavlja fitosanitarni inspektor.

Provjeru identiteta i zdravstvenog stanja bilja obavlja fitosanitarni inspektor na graničnom prelazu ili na drugom mjestu u neposrednoj blizini, koje odrede organ uprave i organ uprave nadležan za carinske poslove, uz uslov da to nije krajnje odredište.

Fitosanitarna inspekcija na graničnom prelazu može nadležnoj inspekciji na mjestu odredišta, uz njenu saglasnost, prepustiti da u cijelosti ili jednim dijelom obavi provjeru identiteta i zdravstvenog stanja, bilo na prostoru fitosanitarne inspekcije na odredištu ili na drugom mjestu u neposrednoj blizini, koje odrede ili odobre organ uprave i organ uprave nadležan za carinske poslove, uz uslov da to nije krajnje odredište. Kada se ne dobije saglasnost, provjeru identiteta i zdravstvenog stanja mora u cijelosti izvršiti fitosanitarni inspektor na graničnom prelazu.

Provjera identiteta i zdravstvenog stanja može se obaviti i na krajnjem odredištu, kao što je mjesto proizvodnje za koje postoji odobrenje nadležnog organa i organa uprave nadležanog za carinske poslove na kojem se nalazi krajnje odredište, pod uslovom da postoje posebne garancije i isprave, kojima se potvrđuje da ne postoji rizik od širenja štetnih organizama tokom prevoza pošiljke bilja.

Minimalne uslove za obavljanje provjere zdravstvenog stanja i slučajeve iz stava 4 ovog člana, posebne garancije i isprave u vezi transporta pošiljke bilja do odredišta odnosno krajnjeg odredišta, kao i minimalne uslove krajnjeg odredišta za skladištenje utvrđuje Ministarstvo.

Član 36

Fitosanitarni inspektor, poslije obavljenog pregleda ili provjera na fitosertifikatu, stavlja oznaku kojom dozvoljava uvoz pošiljke bilja ili oznaku iz koje je vidljivo da fitosanitarni pregled nije završen na mjestu unošenja. Uz oznaku obavezno se stavlja službeni naziv fitosanitarne inspekcije i datum podnošenja prijave iz člana 34 stav 1 ovog zakona.

Ako se fitosanitarnim pregledom utvrdi da nijesu ispunjeni uslovi iz člana 27 stav 4 ovog zakona, fitosanitarni inspektor zadržaće pošiljku bilja i odrediti jednu ili više mjera: zabranu unošenja na teritoriju Crne Gore pošiljke bilja ili njenog dijela; premještanje do odredišta izvan Crne Gore, pod nadzorom tokom njihovog premještanja unutar Crne Gore, u skladu sa odgovarajućim carinskim postupkom; uklanjanje kontaminiranog dijela pošiljke bilja; uvođenje karantinskog nadzora dok rezultati laboratorijskih analiza ili testiranja ne budu poznati i odgovarajuće tretiranje radi suzbijanja štetnih organizama koji nijesu navedeni u Listama I.A, II.A, I.B i II.B, ako fitosanitarni inspektor procijeni da će nakon tretiranja uslovi biti ispunjeni.

U slučajevima kada naredi neku od mjera iz stava 2 ovog člana, fitosanitarni inspektor na fitosertifikat stavlja oznaku kojom poništava fitosertifikat.

- 7) izvještavanje o pojavi, prisustvu i širenju štetnih organizama;
- 8) procjena rizika od štetnih organizama;
- 9) procjenu potrebe sprovođenja preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama;
- 10) sprovođenje istraživanja u oblasti zdravstvene zaštite bilja;
- 11) davanje stručnih uputstava držaocima bilja iz oblasti zdravstvene zaštite bilja;
- 12) obučavanje držaoca bilja, pružaoca usluga i drugih subjekata o štetnim organizmima, fitosanitarnim mjerama i načinu obavljanja poslova iz oblasti zdravstvene zaštite bilja;
- 13) priprema, organizovanje i sprovođenje programa stručnog usavršavanja lica u oblasti zdravstvene zaštite bilja;
- 14) učestvovanje u pripremi i sprovođenju programa iz čl. 6 stav 4 i 14 stav 2 ovog zakona;
- 15) dostavljanje podataka za informacioni sistem;
- 16) poslovi suzbijanja štetnih organizama ili uništavanja bilja, biljnih proizvoda ili objekata pod nadzorom za koje su naređene mjere uništavanja;
- 17) poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe zdravstvene zaštite bilja;
- 18) drugi stručni i tehnički poslovi u sprovođenju fitosanitarnih mjera propisanih ovim zakonom.

Član 52

Javne poslove iz člana 51 tač. 1 do 4 i tač. 6 do 15 ovog zakona vrše ovlašćene ustanove.

Javne poslove iz člana 51 tač. 16 do 18 ovog zakona vrše pružaoci usluga.

Laboratorijska ispitivanja iz člana 51 tačka 5 ovog zakona mogu vršiti ovlašćene laboratorije, odnosno ovlašćene ustanove koje imaju odgovarajuću laboratoriju.

Ovlašćenje za vršenje javnih poslova ovlašćenim ustanovama i pružaocima usluga daje se neposredno, rješenjem organa uprave.

Međusobna prava i obaveze iz stava 4 ovog člana uređuju se ugovorom.

Javni poslovi iz st. 1 i 2 ovog člana, koji se odnose na zaštitu bilja u šumarstvu, ustupaju se na vršenje ovlašćenim ustanovama, pravnim i fizičkim licima iz oblasti šumarstva, u skladu sa ovim zakonom.

Ovlašćene ustanove i pružaoci usluga prilikom utvrđivanja rezultata laboratorijskih analiza moraju osigurati nepristrasnost, kvalitet i povjerljivost informacija i ne smiju imati konflikt interesa.

Organ uprave za potvrdu rezultata laboratorijskih analiza (superanaliza) može ovlastiti laboratoriju ili ustanovu iz druge države, pod uslovom da je ovlašćena od strane nadležnog organa za zdravstvenu zaštitu bilja te države.

Član 55

Pravna i fizička lica plaćaju naknadu za:

- 1) laboratorijsku analizu i testiranje službenih uzoraka bilja, biljnih proizvoda i drugih objekata pod nadzorom, koji su obavljani na zahtjev fitosanitarnog inspektora, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja bilja, u slučaju kada je rezultat analize ili testiranja za to pravno ili fizičko lice nepovoljan, ukoliko zakonom nije drukčije utvrđeno;
- 2) fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom u vezi premještanja unutar Crne Gore;
- 3) fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom koji se uvoze;
- 4) fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom koji se izvoze;
- 5) sprovođenje sistematskog praćenja držaoca bilja.

Naknade iz stava 1 tač. 2, 3 i 4 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore.

Visinu naknade iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo, vodeći računa da ne premašuje stvarne troškove pruženih usluga.

Naknade iz stava 1 tač. 1 i 5 ovog člana prihod su ovlašćenih ustanova, odnosno akreditovanih laboratorija.

Troškovi sprovođenja fitosanitarnih mjera kod držaoca bilja padaju na teret držaoca bilja.

X INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 59

Inspeksijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave preko fitosanitarnih inspektora, u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, inspeksijski nadzor koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i reprodukcioni materijal, osim šumskog bilja i šumskog reprodukcionog materijala koji se uvozi, izvozi ili je u tranzitu, vrši Ministarstvo preko šumarskih inspektora, u skladu sa zakonom.

XI KAZNENE ODREDBE

Član 62

Novčanom kaznom od 700 eura do 25.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) ne obezbijedi ili ne spriječi kontakt sa drugim biljem, biljnim proizvodima ili objektima pod nadzorom (član 12 stav 2);
- 2) daje i objavljuje podatke o prvoj pojavi novootkrivenih štetnih organizama u Crnoj Gori, bez odobrenja organa uprave (člana 13 stav 3);
- 3) proglašuje određeno područje kao zaštićeno protivno članu 15 ovog zakona;
- 4) postupa suprotno odredbama čl. 16, 17 i 18 ovog zakona;
- 5) uvozi i premješta štetne organizme sa Lista I.A, I.B, II.A, II.B, kao i bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom sa Liste III.A, III.B i IV.A i IV.B bez dozvole za uvoz i ne upotrebljavaju ih za ogled, naučna istraživanja ili za rad u selekciji bilja (član 19);
- 6) uvozi pošiljke bilja sa liste V.B bez fitosanitarnog pregleda njihove ambalaže i prevoznog sredstva (član 27 stav 1);
- 7) premješta pošiljke bilja sa liste V.A, a za njih nije izdat biljni pasoš na osnovu izvršenog fitosanitarnog pregleda (član 40 stav 1);
- 8) unosi ili premješta pošiljke bilja sa liste V.A odjeljak II i sjeme sa liste IV.A unutar zaštićenog područja bez odgovarajućeg biljnog pasoša (član 43 stav 1);
- 9) za pošiljku bilja koju prati biljni pasoš izda zamjenu biljnog pasoša bez fitosanitarnog pregleda, u slučaju da se zdravstveno stanje pošiljke bilja promijenilo prilikom njenog dijeljenja ili spajanja njenih djelova u jednu pošiljku (član 44);
- 10) izda biljni pasoš i ako se fitosanitarnim pregledom utvrdi da uslovi iz člana 39 ovog zakona nijesu ispunjeni (člana 45 stav 1);
- 11) upotrebljava za biološku zdravstvenu zaštitu introdukovane vrste organizama koje se ne nalaze na utvrđenoj listi (člana 50 stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100 eura do 3.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 8.000 eura.

Član 63

Novčanom kaznom od 600 eura do 22.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

- 1) postupa suprotno odredbama člana 6, osim tačke 4 i člana 7 ovog zakona;
- 2) ne obavijesti nadležnog inspektora, odnosno organ uprave o pojavi štetnih organizama ili o simptomima koji upućuju na sumnju o prisustvu štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i objektima pod nadzorom sa Liste I.A ili Liste II.A, a za zaštićena područja sa Liste I.B ili II.B (član 11 stav 1);
- 3) ne zaštititi bilje, biljne proizvode i druge objekte pod nadzorom i ne spriječi dodir bilja sa štetnim organizmima sa Liste I.A i II.A, odnosno u zaštićena područja sa Liste I.B i II.B, sa drugim biljem, biljnim proizvodima i objektima pod nadzorom na koje se štetni organizmi mogu prenijeti (član 12 stav 2);

- 4) proizvodi, prerađuje, uvozi, skladišti i distribuira bilje, biljne proizvode i druge objekte pod nadzorom, sa Liste V.A. i V.B., a nije upisan u Registar (član 21);
- 5) ne izvršava obaveze iz člana 24 stav 1 osim tač. 1 i 5 ovog zakona;
- 6) uvozi pošiljke bilja bez dozvole organa uprave i mimo određenih graničnih prelaza (član 26 st. 1 i 2);
- 7) izdaje biljni pasoš, a nije dobio dozvolu za izdavanje biljnih pasoša od organa uprave (član 40 stav 2 tačka 1);
- 8) izdaje biljni pasoš, a ne ispunjava obaveze iz člana 24 ovog zakona (član 47 stav 1).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50 eura do 2.500 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 200 eura do 7.000 eura.

Član 64

Novčanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako: 1) unosi pošiljke bilja na teritoriju Crne Gore sa Liste III.A, odnosno u zaštićena područja sa Liste III.B, ako potiču iz zemalja sa tih lista (član 17 st. 1 i 2); 2) ne čuva biljne pasoše za pošiljke bilja koje je kupio za korišćenje u biljnoj proizvodnji i uredno ne vodi evidenciju o njima (član 48); 3) ne vodi evidenciju o preduzetim mjerama zaštite bilja (član 6 stav 1 tačka 4); 4) ne prijave organu uprave sve promjene podataka koji se vode u Registru (član 24 stav 1 tačka 5); 5) ne vode detaljnu evidenciju o proizvodnji, preradi i prometu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, koje kupuju za skladištenje, sadnju na imanju, preradu ili premještanje na drugo mjesto (član 24 stav 1 tačka 1). Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30 eura do 2.000 eura.

Član 64a

Za prekršaj iz člana 64 stav 1 tač. 2, 3, 4 i 5 ovog zakona može se izreći novčana kazna na licu mjesta u iznosu do 200 eura za fizičko i odgovorno lice u pravnom licu. Za prekršaj iz člana 64 stav 1 tač. 2, 3, 4 i 5 ovog zakona može se izreći novčana kazna na licu mjesta u iznosu do 2.000 eura za pravno lice. Za prekršaj iz člana 64 stav 1 tač. 2, 3, 4 i 5 ovog zakona može se izreći novčana kazna na licu mjesta u iznosu do 400 eura za preduzetnika.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 65

Premještanjem pošiljki bilja od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji smatraće se premještanjem unutar država članica.

Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji tranzit, u smislu člana 3 ovog zakona, smatraće se transport robe koja podliježe carinskom nadzoru od jednog mjesta na drugo unutar carinskog područja Evropske Unije.

OBRAZLOŽENJE ZAŠTO JAVNA RASPRAVA NIJE ODRŽANA U SKLADU SA ČLANOM 35 POSLOVNIKA

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je 26. jula 2013. godine na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona uputilo Javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, Glavnom gradu, Prijestonici i opštinama, subjektima u oblasti zdravstvene zaštite bilja, strukovnim udruženjima, političkim strankama, sindikatima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima) da se uključe u postupak pripreme Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

Takođe, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl.list CG", br.7/2012), 26. jula 2013. godine uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja. Od perioda objavljivanja poziva u rokovima propisanih ovim uredbama, a ni kasnije, nije bilo prijava za člana radne grupe, kao ni inicijativa, predloga, sugestija i komentara od strane zainteresovane javnosti.


Tokom izrade predloga zakona, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Fitosanitarna uprava, vršili su ciljane konsultacije sa predstavnicima Uprave za inspeksijske poslove i Uprave carina, kao i sa držaocima bilja koji su obveznici upisa u Registar i naučnim radnicima iz ove oblasti.

Takođe, važan dorinos je dala i Uprava za inspeksijske poslove odnosno fitosanitarni inspektori. Eksternu ekspertsku podršku pružili su eksperti Velike Britanije i Mađarske kroz realizaciju projekta IPA 2010 „Jačanje administrativnih kapaciteta Fitosanitarne uprave” - ekspertska misija Zsuzsanna Dancsházy i Peter Reed i studijska posjeta FERA (Fitosanitarna administracija Velike Britanije) delegacije Fitosanitarne uprave. Tokom ovih misija analiziran je postojeći Zakon o zdravstvenoj zaštiti bilja.

Kako se predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona nijesu u principu mijenjala institucionalna rješenja iz osnovnog teksta zakona odnosno ovim zakonom se bitno drugačije ne uređuju pitanja u odnosu na osnovni tekst zakona, javna rasprava nije sprovedena.

Cilj ovih izmjena i dopuna je tehničko i terminološko usklađivanje, preciziranje pojedinih odredbi u pogledu pojmova, sprovođenja postupaka u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu bilja kao i usaglašavanje sa zakonima koji su usvojeni poslije stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", broj 28/11), kao i potrebe stvaranja pravnog osnova koji je nedostajao za prenošenje pojedinih dijelova EU legislative iz oblasti zdravstvene zaštite bilja.

Dodatno, na tekst predloga dobijeno je pozitivno mišljenje Evropske komisije, a sve u cilju ispunjenja zahtjeva za otvaranje pregovora u ovom poglavlju za Mjerilo 1, koje se odnosi na usaglašen pravni okvir za Poglavlje 12 – bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Svi komentari Evropske komisije su ugrađeni u Predlog teksta zakona.





MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA

26-02-2015		

Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Broj: 05-172
Podgorica, 26. februara 2015. godine

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
PODGORICA

Na inovirani tekst PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI BILJA, iz okvira nadležnosti Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da su primjedbe i sugestije ovog Sekretarijata, date u neposrednoj saradnji sa predstavnicima obrađivača 24. februara 2015. godine, ugrađene u predloženi tekst zakona.

SEKRETAR
Dušanka Janković

Vuka Karadžića broj 3 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 231-535 Fax: (+382) 20 231-592
e-mail: szz@szz.gov.me

02-03-2015		
320-	302/13-	27



CRNA GORA
MINISTARSTVO PRAVDE

Broj: 03 - 2301/15

Podgorica, 27. februar 2015. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

PODGORICA

PREDMET: *Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja*

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja*, koji je dostavljen aktom broj: 320 – 302/13 – 25 od 26. februara 2015. godine i s tim u vezi obavještavamo vas da, u okviru nadležnosti ovog Ministarstva, nemamo primjedbi budući da su, u neposrednoj saradnji, sugestije ovog Ministarstva ugrađene u tekst predloženog zakona.

MINISTAR,
Duško Marković



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Broj: 01-080/15-8782/1
Podgorica, 08.08. 2015. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
Ministru, gospodinu prof. dr Petru Ivanoviću-

PODGORICA
Cetinjski put bb

Veza: Vaš zaht broj 530-302/13-15 od 20. februara 2015. godine

Poštovani gospodine Ivanoviću,

Ministarstvo unutrašnjih poslova, povelom Vašeg dopisa, razmotrilo je Izvirenaj Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja i, sa aspekta nadležnosti Ministarstva, nema primjedbi i sugestija, budući da su naše sugestije inkorporirane u tekst Predloga zakona.

S poštovanjem,

MINISTAR

mr Raško KONJEVIĆ

Obrađivač:

SEKRETAR

Dragana Pejanović

**OIZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj izjave		MPRR/IU/PZ/15/06
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Plant Health Protection	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	
- Sektor/odsjek	Fitosanitarna uprava	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Zorka Prljević, 020 621 111, zorka.prljevic@fu.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Maja Petrović, 020 621 111, maja.petrovic@fu.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Fitosanitarna uprava	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 97, Poljoprivreda i agroindustrijski sektor		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza predloga/predloga propisa sa Programom pristupanja Crne Gore u Evropskoj Uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2015-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, član 43 / TFEU, Part Three, Policies and Internal Actions, Title III, Agriculture and Fisheries, Article 43		
Potpuno usklađeno / fully harmonized		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		

32000L0029

Direktiva Savjeta 2000/29/EZ od 8. maja 2000 o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice / Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community OJ L 169, 10. 7. 2000.

Potpuno usklađeno/ fully harmonized

32002L0089

Direktiva Savjeta 2002/89/EZ od 28. novembra 2002. o izmjeni Direktive 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice / Council Directive 2002/89/EC of 28 November 2002 amending Directive Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community OJ L 355, 30. 12. 2002.

Potpuno usklađeno/ fully harmonized

31992L0090

Direktiva Komisije 92/90/EEZ od 3. novembra 1992. o utvrđivanju obveza proizvođača i uvoznika bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta i o pojedinostima njihove registracije / Commission Directive 92/90/EEC of 3 November 1992 establishing obligations to which producers and importers of plants, plant products or other objects are subject and establishing details for their registration, OJ L 344, 26.11.1992

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

31998L0022

Direktiva Komisije 98/22/EC od 15. aprila 1998 godine kojom se utvrđuju minimalni uslovi u Zajednici za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom koji se unose iz trećih zemalja na mjestima pregleda koja nijesu mjesta odredišta/Commission Directive 98/22/EC of 15 April 1998 laying down the minimum conditions for carrying out plant health checks in the Community, at inspection posts other than those at the place of destination, of plants, plant products or other objects coming from third countries, OJ L 126, 28.4.1998

Potpuno usklađeno/ fully harmonized

31994L0003

Direktiva Komisije 94/3/EC od 21. januara 1994 koja utvrđuje proceduru za notifikaciju zadržavanja pošiljke ili štetnog organizma iz trećih zemalja koji predstavljaju neposrednu fitosanitarnu opasnost /Commission Directive 94/3/EC of 21 January 1994 establishing a procedure for the notification of interception of a consignment or a harmful organism from third countries and presenting an imminent phytosanitary danger, OJ L 32, 5.2.1994

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

32004R0882

Regulativa (EZ) br. 882/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta o službenim kontrolama koje se sprovode radi provjeravanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja / Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules, OJ L 165, 30.4.2004

Potpuno usklađeno/ fully harmonized

c) Usklađenost predloga/predloga propisa sa ostalim izvorima prava Evropske unije



Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost predloga/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti:	
Potpuna usklađenost s Direktivom 31992L0090 će se postići donošenjem izmjena i dopuna Pravilnika o uslovima za upis u Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom (Rok: I kvartal 2016).	
Potpuna usklađenost s Direktivom 31994L0003 će se postići donošenjem Pravilnika o načinu i obrascu notifikacije i o presretanju pošiljaka ili štetnih organizama koji predstavljaju fitosanitarni rizik (Rok: IV kvartal 2015).	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu:	
/	
8. Navesti pravne akt Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi predloga/kroz predloga propisa:	
Međunarodna konvencija o zaštiti bilja	International Plant Protection Convention
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevod dostaviti u prilogu):	
Navedeni izvori prava prevedeni su na hrvatski jezik.	
10. Navesti da li je predlog/predlog propisa iz tačke 1 ovog obrasca izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod u prilogu):	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi predloga/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti:	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice organa nadležnog za poslove	Potpis / ovlašteno lice organa nadležnog za poslove i evropskih poslova
	
Datum:	Datum:

TABELA USKLADENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi			
MPRR/TU/PZ/15/06	MPRR/1U/PZ/15/06			
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka	Direktiva Savjeta 2000/29/EZ od 8. maja 2000. godine o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice -32000L0029			
	Direktiva Savjeta 2002/89/EZ od 28. novembra 2002.godine o izmjeni Direktive 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice -32002L0089			
	Direktiva Komisije 92/90/EEZ od 3. novembra 1992. o utvrđivanju obveza proizvođača i uvoznika bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta i o pojedinostima njihove registracije - 31992L0090			
	Direktiva Komisije 98/22/EC od 15. aprila 1998 godine kojom se utvrđuju minimalni uslovi u Zajednici za obavljanje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom koji se unose iz trećih zemalja na mjestima pregleda koja nijesu mjesta određista-31998L0022			
	Direktiva Komisije 94/3/EC od 21. januara 1994 koja utvrđuje proceduru za notifikaciju zadržavanja pošiljke ili štetnog organizma iz trećih zemalja koji predstavljaju neposrednu fitosanitarnu opasnost - 1994L0003			
	Regulativa (EZ) br. 882/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta o službenim kontrolama koje se sprovode radi provjeravanja poštovanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja - 32004R0882			
Na crnogorskom jeziku	Na engleskom jeziku			
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Plant Health Protection			
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije	a)	b)	c)	e)
Određba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Određba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti

	unije		
Direktiva 2000/29/EZ			
<p>Član 1</p> <p>1. Ova se Direktiva odnosi na zaštitne mjere protiv unošenja u države članice iz drugih država članica ili trećih zemalja organizama koji su štetni za bilje i biljne proizvode.</p>	Materija je regulisana članom 1 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", broj 28/11)	Potpuno usklađeno	
<p>Ona se takođe odnosi:</p> <p>(a) sa dejstvom od 1. juna 1993., na zaštitne mjere protiv širenja štetnih organizama unutar Zajednice sredstvima koja su u vezi s kretanjem bilja, biljnih proizvoda i drugih srodnih predmeta unutar države članice;</p>	Neprenosivo	Nema odgovarajuće odredbe	
<p>(b) na zaštitne mjere protiv unošenja štetnih organizama u francuske prekomorske departmane iz drugih djelova Francuske i u druge djelove Francuske iz francuskih prekomorskih departmana;</p>	Neprenosivo	Nema odgovarajuće odredbe	
<p>(c) zaštitne mjere protiv unošenja štetnih organizama na Kanarska ostrva iz drugih djelova Španije i u druge djelove Španije s Kanarskih ostrva.</p>	Neprenosivo	Nema odgovarajuće odredbe	
<p>2. Ne dovodeći u pitanje uslove koje treba utvrditi za zaštitu postojeće situacije zdravstvenog stanja bilja u nekim regijama Zajednice, uzimajući u obzir razlike u poljoprivrednim i ekološkim uslovima, zaštitne mjere koje su opravdane na osnovu zaštite zdravlja i života bilja u francuskim prekomorskim departmanima i na Kanarskim ostrvima koje dopunjavaju one navedene u ovoj Direktivi mogu</p>	Neprenosivo	Nema odgovarajuće odredbe	

<p>se odrediti u skladu sa postupkom propisanom u članu 18.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>3. Ova se Direktiva ne odnosi na Ceutu ili Melillu.</p> <p>4. Svaka država članica osniva ili imenuje jedinstveno i središnje tijelo pod kontrolom nacionalne vlade, posebno nadležno za koordinaciju i kontakte po pitanjima vezanim za zdravije bilja u smislu ove Direktive. Poželjno je da se za ovu svrhu osnuje javna služba za zaštitu bilja u skladu sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti bilja (IPPC). Takva institucija i svaka kasnija promjena prijavljuje se drugim državama članicama i Komisiji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", broj 28/11)</p>	
<p>5. U pogledu zaštitnih mjera protiv unošenja štetnih organizama iz francuskih prekomorskih departmana u druge djele Francuske i u druge države članice i protiv njihovog širenja unutar francuskih prekomorskih departmana, datumi iz stava 1. tačke (a) ovog člana, člana 3 stava 4, člana 4 stava 2 i 4, člana 5 stava 2 i 4, člana 6 st 5 i 6, člana 10 st 1. i 2. i člana 13 st 8., 10. i 11. zamjenjuju se datumom koji se podudara s istekom šestomjesečnog razdoblja počevši od dana kada država članica mora sprovesti predstojeće odredbe u vezi s priložima od 1. do V. za zaštitu francuskih prekomorskih departmana. S dejstvom od istog dana, stav 1. tačka (b) i stav 2 ovog člana se brišu.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>6. U pogledu zaštitnih mjera protiv unošenja štetnih organizama s Kanarskih ostrva u druge djele Španije i u druge države članice i protiv njihovog širenja unutar Kanarskih ostrva, datumi iz stava 1. tačke (a) ovog člana, člana 3. stava 4.,</p>				

<p>člana 4. stava 2. i 4., člana 5. stava 2. i 4., člana 6. stava 5. i 6., člana 10. stava 1. i 2. i člana 13. stava 8., 10. i 11. zamjenjuju se datumom koji se podudara s istekom šestomjesečnog razdoblja počevši od dana kada države članice moraju provesti predstojeće odredbe u vezi s Prilogima od I. do V. za zaštitu Kanarskih ostrva. S dejstvom od istog dana, stav 1. tačka (c) ovog člana se briše.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neaprenosivo</p>	
<p>Član 2</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive: (a) bilje znači: žiuvce biljke i njihovi žiuvći djelovi, uključujući sjeme. žiuvćim djelovima bilja smatra se: - voće, u botaničkom smislu, osim onog konzerviranog dubokim smrzavanjem, - povrće, osim onog konzerviranog dubokim smrzavanjem, - krtole, rizomi, lukovice - rezano cvijeće, - grane s lišćem, - rezana stabla koja su zadržala lišće, - kulture biljnog tkiva. Sjemenje znači: sjemenke u botaničkom smislu, osim onih koje nisu namijenjene sadnji;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p> <p>Materija je regulisana članom 3 tačka 1 podtačka a Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", broj 28/11)</p>	
<p>(b) biljnim proizvodima smatraju se: proizvodi biljnog porijekla, neobrađeni ili koji su bili jednostavno prerađeni, ako nisu biljke;</p>	<p>Član 1</p> <p>U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", broj 28/11) u članu 3 stav 1 tačka 1 podtačka c) briše se.</p> <p>Tačka 2 mijenja se i glasi: "2) biljni proizvodi su proizvodi biljnog porijekla, neprađeni ili</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	

<p>(c) sadnjom se smatra: svaka radnja za postavljanje biljaka kako bi se osigurao njihov kasniji rast, razmnožavanje ili širenje;</p> <p>(d) biljkama namijenjenima sadnji smatraju se:</p> <p>— biljke koje su već posađene i namijenjene da ostanu posađene ili presađene nakon što su unesene, ili</p> <p>— biljke koje nisu zasade u trenutku unošenja, ali su namijenjene sadnji nakon toga:</p> <p>Tačku (e) mijenja direktiva 32002L0089</p> <p>f) biljnom ispravom smatra se: službena etiketa koja dokazuje da su zadovoljene odredbe Ove Direktive i posebni zahtjevi u odnosu na standarde biljnog zdravlja i koji je:</p> <p>— standardizovan na nivou Zajednice za različite vrste bilja ili biljnih proizvoda te</p> <p>— pripremilo nadležno službeno tijelo u državi članici i izdalo ga u skladu sa sprovedenim pravilima koja uređuju pojedini postupci za izdavanje biljnog pasosa.</p> <p>Smiju se predviđjeti službeno dogovorene oznake za posebne vrste proizvoda, osim za etikete, i to u skladu sa postupkom propisanim u članu 18.</p> <p>Normizacija se utvrđuje u skladu sa postupkom</p>	<p>jednostavno prerađeni, koji ne spadaju u bilje, drvo koje je u potpunosti ili djelimično zadržalo svoju prirodnu oblu površinu, sa korom ili bez nje, kao i drvo u obliku strugotine, iverja, piljevine i drugog drvnog otpada, kao i drvo u obliku paleta, i drugi drveni materijal za pakovanje koji se koristi u prevozu roba, ako predstavlja rizik za zdravlje bilja, u skladu sa Listom V.;"</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 3 tač 4 i 21 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", broj 28/11)</p>	
<p>Član 1</p> <p>U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", broj 28/11) u članu 3 stav 1 tačka 1 podtačka c) briše se.</p> <p>U tački 3 poslije riječi "dokument" dodajuseriječi: "odnosno isprava, službena etiketa ili druga oznaka".</p> <p>Član 3</p> <p>3) biljni pasoš je dokument", odnosno isprava, službena etiketa ili druga oznaka" kojom se potvrđuje da bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom, koji se premještaju na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana i članom 3 tačka 3 i članom 42 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06 i "Službeni list CG", broj 28/11)</p>	